विकिस्रोतः

ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ 05/അധ്യായഃ 02

മഹിഷാസുരോത്പത്തിഃ

രാജോവാച

യോഗേശ്വര്യാഃ പ്രഭാവോഽയം കഥിതശ്ചാതിവിസ്തരാത് .

ബ്രൂഹി തച്ചരിതം സ്വാമിഞ്ഛ്രോതും കൗതൂഹലം മമ .. 1 ..

മഹാദേവീപ്രഭാവം വൈ ശ്രോതും കോ നാഭിവാഞ്ഛതി .

യോ ജാനാതി ജഗത്സർവം തദുത്പന്നം ചരാചരമ് .. 2 ..

വ്യാസ ഉവാച

ശൃണു രാജൻ പ്രവക്ഷ്യാമി വിസ്തരേണ മഹാമതേ .

ശ്രദ്ധാനായ ശാന്തായ ന ബ്രൂയാത്സ തു മന്ദധീഃ .. 3 ..

പുരാ യുദ്ധമഭൂദ് ഘോരം ദേവദാനവസേനയോഃ .

പൃഥിവ്യാം പൃഥിവീപാല മഹിഷാഖ്യേ മഹീപതൗ .. 4 ..

മഹിഷോ നാമ രാജേന്ദ്ര ചകാര തപ ഉത്തമമ് .

ഗത്വാ ഹേമഗിരൗ ചോഗ്രം ദേവവിസ്മയകാരകമ് .. 5 ..

വർഷാണാമയുതം പൂർണം ചിന്തയൻഹൃദി ദേവതാമ് .

തസ്യ തുഷ്ടോ മഹാരാജ ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ .. 6 ..

തത്രാഗത്യാബ്രവീദ്വാക്യം ഹംസാരൂഢശ്ചതുർമുഖഃ .

വരം വരയ ധർമാത്മന്ദദാമി തവ വാഞ്ഛിതമ് .. 7 ..

മഹിഷ ഉവാച

അമരത്വം ദേവദേവ വാഞ്ഛാമി ദ്രുഹിണ പ്രഭോ .

യഥാ മൃത്യു ഭയം ന സ്യാത്തഥാ കുരു പിതാമഹ .. 8 ..

ബ്രഹ്മോവാച

ഉത്പന്നസ്യ ധ്രുവം മൃത്യുർധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച .

സർവഥാ മരണോത്പത്തീ സർവേഷാം പ്രാണിനാം കില .. 9 ..

നാശഃ കാലേന സർവേഷാം പ്രാണിനാം ദൈത്യപുങ്ഗവ .

മഹാമഹീധരാണാം ച സമുദ്രാണാം ച സർവഥാ .. 10 ..

ഏകം സ്ഥാനം പരിത്യജ്യ മരണസ്യ മഹീപതേ .

പ്രബ്രൂഹി തം വരം സാധോ യസ്തേ മനസി വർതതേ .. 11 ..

മഹിഷ ഉവാച

ന ദേവാന്മാനുഷാദ്ദൈത്യാന്മരണം മേ പിതാമഹ .

പുരുഷാന്ന ച മേ മൃത്യുര്യോഷാ മാം കാ ഹനിഷ്യതി .. 12 ..

തസ്മാന്മേ മരണം നൂനം കാമിന്യാഃ കുരു പദ്മജ .

അബലാ ഹന്ത മാം ഹന്തും കഥം ശക്താ ഭവിഷ്യതി .. 13 ..

ബ്രഹ്മോവാച

യദാ കദാപി ദൈത്യേന്ദ്ര നാര്യാസ്തേ മരണം ധ്രുവമ് .

ന നരേഭ്യോ മഹാഭാഗ മൃതിസ്തേ മഹിഷാസുര .. 14 ..

വ്യാസ ഉവാച

ഏവം ദത്ത്വാ വരം തസ്മൈ യയൗ ബ്രഹ്മാ നിജാലയമ് .

സോഽപി ദൈത്യവരഃ പ്രാപ നിജം സ്ഥാനം മുദാന്വിതഃ .. 15 ..

രാജോവാച

മഹിഷഃ കസ്യ പുത്രോഽസൗ കഥം ജാതോ മഹാബലീ .

കഥം ച മാഹിഷം രൂപം പ്രാപ്തം തേന മഹാത്മനാ .. 16 ..

വ്യാസ ഉവാച

ദനോഃ പുത്രൗ മഹാരാജ വിഖ്യാതൗ ക്ഷിതിമണ്ഡലേ .

രമ്ഭശ്ചൈവ കരമ്ഭശ്ച ദ്വാവാസ്താം ദാനവോത്തമൗ .. 17 ..

താവപുത്രൗ മഹാരാജ പുത്രാർഥം തേപതുസ്തപഃ .

ബഹൂന്വർഷഗണാൻകാമം പുണ്യേ പഞ്ചനദേ ജലേ .. 18 ..

കരമ്ഭസ്തു ജലേ മഗ്നശ്ചകാര പരമം തപഃ .

വൃക്ഷം രസാലവടം പ്രാപ്യ രമ്ഭോഽഗ്നിമസേവത .. 19 ..

പഞ്ചാഗ്നിസാധനാസക്തഃ സ രമ്ഭസ്തു യദാഭവത് .

ജ്ഞാത്വാ ശചീപതിർദുഃഖമുദ്യയൗ ദാനവൗ പ്രതി .. 20 ..

ഗത്വാ പഞ്ചനദേ തത്ര ഗ്രാഹരൂപം ചകാര ഹ .

വാസവസ്തു കരമ്ഭം തം തദാ ജഗ്രാഹ പാദയോഃ .. 21 ..

നിജഘാന ച തം ദുഷ്ടം കരമ്ഭം വൃത്രസൂദനഃ .

ഭ്രാതരം നിഹതം ശ്രുത്വാ രമ്ഭഃ കോപം പരം ഗതഃ .. 22 ..

സ്വശീർഷം പാവകേ ഹോതുമൈച്ഛച്ഛിത്ത്വാ കരേണ ഹ .

കേശപാശേ ഗഹീത്വാശു വാമേന ക്രോധസംയുതഃ .. 23 ..

ദക്ഷിണേന കരേണോഗ്രം ഗൃഹീത്വാ ഖഡ്ഗമുത്തമമ് .

ഛിനത്തി ശീർഷം തത്താവദ്വഹ്നിനാ പ്രതിബോധിതഃ .. 24 ..

ഉക്തശ്ച ദൈത്യ മൂർഖോഽസി സ്വശീർഷം ഛേത്തുമിച്ഛസി .

ആത്മഹത്യാതിദുഃസാധ്യാ കഥം ത്വം കർതുമുദ്യതഃ .. 25 ..

വരം വരയ ഭദ്രം തേ യസ്തേ മനസി വർതതേ .

മാ മ്രിയസ്വ മൃതേനാദ്യ കിം തേ കാര്യം ഭവിഷ്യതി .. 26 ..

വ്യാസ ഉവാച

തച്ഛ്രുത്വാ വചനം രമ്ഭഃ പാവകസ്യ സുഭാഷിതമ് .

തതോഽബ്രവീദ്വചോ രമ്ഭസ്ത്യക്ത്വാ കേശകലാപകമ് .. 27 ..

യദി തുഷ്ടോഽസി ദേവേശ ദേഹി മേ വാഞ്ഛിതം വരമ് .

ത്രൈലോക്യവിജയീ പുത്രഃ സ്യാന്നഃ പരബലാർദനഃ .. 28 ..

അജേയഃ സർവഥാ സ സ്യാദ്ദേവദാനവമാനവൈഃ .

കാമരൂപീ മഹാവീര്യഃ സർവലോകാഭിവന്ദിതഃ .. 29 ..

പാവകസ്തം തഥേത്യാഹ ഭവിഷ്യതി തവേപ്സിതമ് .

പുത്രസ്തവ മഹാഭാഗ മരണാദ്വിരമാധുനാ .. 30 ..

യസ്യാം ചിത്തം തു രമ്ഭ ത്വം പ്രമദായാം കരിഷ്യസി .

തസ്യാം പുത്രോ മഹാഭാഗ ഭവിഷ്യതി ബലാധികഃ .. 31 ..

വ്യാസ ഉവാച

ഇത്യുക്തോ വഹ്നിനാ രമ്ഭോ വചനം ചിത്തരഞ്ജനമ് .

ശ്രുത്വാ പ്രണമ്യ പ്രയയൗ വഹ്നിം തം ദാനവോത്തമഃ .. 32 ..

യക്ഷൈഃ പരിവൃതം സ്ഥാനം രമണീയം ശ്രിയാന്വിതമ് .

ദൃഷ്ട്വാ ചക്രേ തദാ ഭാവം മഹിഷ്യാം ദാനവോത്തമഃ .. 33 ..

മത്തായാം രൂപപൂർണായാം വിഹായാന്യാഞ്ച യോഷിതമ് .

സാ സമാഗാച്ച തരസാ കാമയന്തീ മുദാന്വിതാ .. 34 ..

രമ്ഭോഽപി ഗമനം ചക്രേ ഭവിതവ്യപ്രണോദിതഃ .

സാ തു ഗർഭവതീ ജാതാ മഹിഷീ തസ്യ വീര്യതഃ .. 35 ..

താം ഗൃഹീത്വാഥ പാതാലം പ്രവിവേശ മനോഹരമ് .

മഹിഷേഭ്യശ്ച താം രക്ഷൻപ്രിയാമനുമതാം കില .. 36 ..

കദാചിന്മഹിഷശ്ചാന്യഃ കാമാർതസ്താമുപാദ്രവത് .

സ്വയമാഗത്യ തം ഹന്തും ദാനവഃ സമുപാദ്രവത് .. 37 ..

സ്വരക്ഷാർഥം സമാഗത്യ മഹിഷം സമതാഡയത് .

സോഽപി തം നിജഘ്നാനാശു ശൃങ്ഗാഭ്യാം കാമമോഹിതഃ .. 38 ..

താഡിതസ്തേന തീക്ഷ്ണാഭ്യാം ശൃങ്ഗാഭ്യാം ഹൃദയേ ഭൃശമ് .

ഭൂമൗ പപാത തരസാ മമാര ച വിമൂർച്ഛിതഃ .. 39 ..

മൃതേ ഭർതരി സാ ദീനാ ഭയാർതാ വിദ്രുതാ ഭൃശമ് .

സാ വേഗാത്തം വടം പ്രാപ്യ യക്ഷാണാം ശരണം ഗതാ .. 40 ..

പൃഷ്ഠതസ്തു ഗതസ്തത്ര മഹിഷഃ കാമപീഡിതഃ .

കാമയാനസ്തു താം കാമീ ബലവീര്യമദോദ്ധതഃ .. 41 ..

രുദതീ സാ ഭൃശം ദീനാ ദൃഷ്ടാ യക്ഷൈർഭയാതുരാ .

ധാവമാനം ച തം വീക്ഷ്യ യക്ഷാസ്ത്രാതും സമായയുഃ .. 42 ..

യുദ്ധം സമഭവദ് ഘോരം യക്ഷാണാം ച ഹയാരിണാ .

ശരേണ താഡിതസ്തൂർണം പപാത ധരണീതലേ .. 43 ..

മൃതം രമ്ഭം സമാനീയ യക്ഷാസ്തേ പരമം പ്രിയമ് .

ചിതായാം രോപയാമാസുസ്തസ്യ ദേഹസ്യ ശുദ്ധയേ .. 44 ..

മഹിഷീ സാ പതിം ദൃഷ്ട്വാ ചിതായാം രോപിതം തദാ .

പ്രവേഷ്ടും സാ മതിം ചക്രേ പതിനാ സഹ പാവകമ് .. 45 ..

വാര്യമാണാപി യക്ഷൈഃ സാ പ്രവിവേശ ഹുതാശനമ് .

ജ്വാലാമാലാകുലം സാധ്വീ പതിമാദായ വല്ലഭമ് .. 46 ..

മഹിഷസ്തു ചിതാമധ്യാത്സമുത്തസ്ഥൗ മഹാബലഃ .

രമ്ഭോഽപ്യന്യദ്വപുഃ കൃത്വാ നിഃസൃതഃ പുത്രവത്സലഃ .. 47 ..

രക്തബീജോഽപ്യസൗ ജാതോ മഹിഷോഽപി മഹാബലഃ .

അഭിഷിക്തസ്തു രാജ്യേഽസൗ ഹയാരിരസുരോത്തമൈഃ .. 48 ..

ഏവം സ മഹിഷോ ജാതോ രക്തബീജശ്ച വീര്യവാൻ .

അവധ്യസ്തു സുരൈർദൈത്യൈർമാനവൈശ്ച നൃപോത്തമ .. 49 ..

ഇത്യേതത്കഥിതം രാജൻ ജന്മ തസ്യ മഹാത്മനഃ .

വരപ്രദാനഞ്ച തഥാ പ്രോക്തം സർവം സവിസ്തരമ് .. 50 ..

ഇതി ശ്രീമദ്ദേവീഭാഗവതേ മഹാപുരാണേഽഷ്ടാദശസാഹസ്ര്യാം സംഹിതായാം പഞ്ചമസ്കന്ധേ മഹിഷാസുരോത്പത്തിർനാമ ദ്വിതീയോഽധ്യായഃ .. 2 ..

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=ദേവീഭാഗവതപുരാണമ്/സ്കന്ധഃ_05/അധ്യായഃ_02&oldid=74834"
ഇത്യസ്മാദ് പ്രതിപ്രാപ്തമ്

-